

# Prijest

Broj 4.

Šibenik, 18 februara 1935.

God. I.

## GLASINE I ISTINA o radu današnje općinske uprave

U povodu izvješnjih glasina, koje kruže gradom o radu današnje općinske uprave, naš se radnik imao je priliku da razgovara sa jednim vrlo uglednim vijećnikom, članom gradskog finansijskog odbora, pak je na postavljena pitanja dobio slijedeće odgovore:

Koje su smjernice današnje općinske uprave obzirom na postojeće finansijske mogućnosti?

Nastojanje današnje općinske uprave ide za tim da se donese jedan realan uravnotežen budžet, jer su svi dosadašnji budžeti bili fiktivni. Kao primjer navadnjam budžet iz god. 1934. Realni prihodi — kako se iz završnih računa razabire — iznosili su u toj godini Dinara 3.927.347.83, a u budžetu su prihodi bili predviđeni sa Din. 6.329.453. — U istom iznosu bili su predviđeni i rashodi. Međutim, kako su budžetom bili dozvoljeni rashodi daleko preko iznosa efektivnih prihoda, nastali su t. zv. leteći dugovi. U okviru fiktivne budžetske mogućnosti pravili su se dugovi gdje je god bilo moguće. Tako se je kod Banovinske Štedionice u Splitu uzela pozajmica od Din. 140.000 za podmiru tolikih najamnina, premda je u budžetu bilo predviđeno pokriće i za te redovne izdatke. Radnje su se izvršavale na vjesnici, a isto tako se je uzimao i potrebiti materijal, te razna roba. To se je sve vršilo bez ikakova reda, te još ni dandanas ne može tačno da se utvrdi koliko iznose općinska dugovanja, proistekla iz ovakovih obaveza, jer knjigovodstvo o tomenje bilo uvek obavljeno.

Pozljedica ovakog gospodarenja odrazila se je u nagomilavanju letećih dugova, kojih cifra do sada utvrđena iznosi preko jedan milion dinara, za samu 1934 god.

Dakle, kako se iz ovoga vidi, smjernice rada današnje općinske uprave mogu da budu upućene samo tim pravcem, da se u smislu zakonskih propisa i realnih mogućnosti ne prave dugovi za isplatu redovitih rashoda, već da se doneše jedan stvaran budžet, kojega će se striktno i strogo držati.

Kako je realan proračun vjerno ogledalo općinskog gospodarstva, iz samog će se tako sastavljenog proračuna moći vidjeti smjernice općeg komunalnog rada obzirom na postojeće finansijske mogućnosti. —

Kakvo je stanje zatekla pri preuzimanju općine nova uprava?

— U pogledu stanja zatečenog u općini dan 1.10.1934., postoje opširni referati, a ovim ćemo se samo pozabaviti istim ukoliko se odnosi na finansijsku stranu zatečenog stanja: U natoč pomenutih pozajmica i rashodovanja na vjesnici, stanje općinske blagajne na 1. 10. 1934 god. bilo je uistinu takovo da se gore ne može ni zamisliti. Uvažite samo ovo: U blagajni se nije našao ni jedan dinar vlasnosti općine, a trebalo je isplatiti jedan dio prinadležnosti namještajnicima za mjesec septembar, zatim čitav iznos prinadležnosti za mjesec oktobar, kiriće, ratu za Banovinsku štedionicu i mnoge druge tekuće troškove. Istodobno trebalo je sastaviti inventar i utvrditi faktično stanje općinskih dugova, stanje pologa itd. Sve te radnje preistavljale su ogroman posao, kojega je trebalo što prije završiti, i budite uvjereni, da se je radilo bez prestanka od jutra do kasne večeri, kako radnim danom, tako i svetačnim. —

Koje se bitne razlike opažaju između predjašnjeg i sadašnjeg rada?

— Razlika je velika. I bez da se tim predmetom duže pozabavimo, može se ista rezimirati u ovom: Tog istog mjeseca redovito su izvršene sve isplate i to je bio prvi mjesec u nekoliko zadnjih godina, da je svak primio ono što ga pripada, a da općina nije bila primorana da pristupi zaključenju nikakvog zajma. Od 1. oktobra pr. god. općina nije preuzeila nikakvu obavezu, kojoj nije uredno i odmah udovoljila. Sve nabavke i svi izvršeni radovi odmah su bili i podmireni. —

Koja je razlog dosadašnjem slabom vodjenju općinskih poslova?

— Razlozi dosadašnjeg slabog vodjenja komunalnih poslova su

GRADSKA BIBLIOTEKA  
"JURAJ ŠIZGORIĆ"  
ŠIBENIK  
NAUČNI OPŠTARINAIK  
Poštarnina plaćena u gotovu.

izlazi svake subote. - Godišnja pretplata Din. 60. - Polugodišnje Din. 30. - Mjesecno Din. 5. - Za strane zemlje dvostruko. - Oglas po cijeniku. - Rukopisi se ne vraćaju. - Adresa uredništva i uprave: Poljana Kralja Petra I. (blvška Sokolana) Poštanski pretinac 51.

s jedne strane — kako je spomenuto — nerealni budžeti, a s druge strane moglo bi se kazati nerazumijevanje u upravljanju općinskim gospodarstvom. Nered, koji se je nalazio u općinskoj administraciji, većim dijelom je rezultat takvog upravljanja, a uporedo s time rad i kvalitet velikog dijela općinskog činovništva. Zato je danas takvo gospodarenje naprilo općini na ledja oko sedam milijuna letećih dugova, a da se za taj novac nije ništa izvelo, niti se je isti na koji drugi način korisno potrošio. Svi ti dugovi i zajmovi stvarali su se i uzimali jedino za podmirenje tekućih i redovitih izdataka, za koju vrst rashoda sadašnja općinska uprava, ponovno naglašavamo, nije do danas napravila niti jednog dinara duga, nego je naprotiv vratila starih općinskih dugova u iznosu od 340.000 dinara.

Usprkos tili golemim zajmovima i dugova, općinske zgrade, kako je poznato, nalaze se u najgorjem stanju, osnovne škole nemaju niti najelementarnijih potreba nastave, u gradu se nije ništa učinilo, a o našim ulicama, cestama i putevima nećemo ni da govorimo. Kako se iz svega ovoga vidi, o općinskoj imovini i javnim potrebama nije se vodila nikakova briga.

Koju su činovnici novi primljeni, uz koje uslove, koji posao obavljaju i koji je rezultat njihova rada?

Ogroman posao, koji je trebalo bitao izvršiti u cilju saniranja općinskih finansija i općinske privrede uopće, a koji je posao djelomično i svelada, zahtjevac je razumljivo nove sile, koje bi tom poslu bile dorasle. Jedan dio starih činovnika, marljiv i savjestan u službi, a ranije zapostavljen, sa veseljem se je prihvatio saradjivanja oko sanacije općinskih prilika skupa sa novo pridošlim, dok drugi dio činovništva, koji u zajednici sa prošlim ljudima dijeli krivnju za naopaki rad u općini, nije se ni u čemu promjenio. I ovakvi činovnici, u strahu i očekivanju eventualnog penzionisanja, predstavljaju balast, kojeg je sadašnja općinska uprava naslijedila skup sa općinskim dugovima, a kojeg se ona, kao uostalom i svaka druga ispravna gradska uprava, ima pod svaku cijenu

riješiti.

Kod uzimanja novih činovnika vladao je princip, da korist koju općina ima da dobije od nove sile bude mnogo veća od izdataka prinadležnosti, i u tomu se je potpuno uspjelo. Tako se je uzeo kao neophodno potreban gradski finansijski referent, kojemu je stavljen u dužnost, da u saradnji i prema direktivama predsjednika stavi u red gradsku finansijsku administraciju i izvrši u granicama mogućnosti sanaciju općinskog gospodarstva.

Kako se u općini nikada nije vodila kontrola o nabavkama i o općinskom inventaru, jer skladniški knjiga nije ni bilo, to se nije moglo utvrditi gdje je došpeo općinsko oruđje i mnogobrojni alat. Kakva je šteta iz tog prolazila za općinu, svako si može zamisliti. Radi toga je bio red ustanoviti gradski ekonomat, koji je dodijelen finansijskom odsjeku. Osim toga razne su se nabavke, naročito kancelarijski pribor, vršile po najvišim cijenama, što je uspostavom ekonomata prestalo da se praktikuje, pa i to opravdava njegovo postojanje. Za vodjenje ekonomata uzeo se jedan privremeni činovnik uz platu, koja je upravo mizerna u odnosu sa odgovornošću, koju taj namještenik ima da snosi, kao i s obzirom na važnost samog posla.

Pri gradskom poglavarstvu, kako to zakon propisuje i kako nužda nalaže, ima se ustanoviti anagrafski ured. Za organizovanje i uvedenje ovog ureda, uzeo je jedan činovnik sa fakultetskom spremom, koji je i do sada slijedio posao obavljao.

Rad ovih novoprimitih činovnika pokazao je već u samom početku dobre rezultate, pa se za sigurnosću može ustvrditi, da će u buduću koristiti za općinsko gospodarstvo i općinsku administraciju biti još veće.

Koja bi još činovnička mješta trebalo popuniti obzirom na propise novog Zakona o gradskim općinama?

Kako prema odredbama Zakona o gradskim općinama svaka gradska općina ima da namjesti odgovarajući broj stručnih sila, za obavljanje poslova, koji su stupanjem na snagu citiranog zakona prešli u nadležnost općine, — i naša će općina, osim novoprimitih, još morati

namjestiti neke stručne referente. Tako, na primjer, pravnog referenta, referenta za veterinarske i šumarske poslove, i ako se ukaže potreba, još nekoliko pomoćnih kancelarijskih slij. Mjesto pravnog referenta biće kreirano već budžetom za narednu godinu, a u pogledu obavljanja službe veterinaru i stučnog šumara sa fakultetskom spremom, privremeno je riješeno na taj način, što će po odobrenju Banske uprave ove poslove za gradsku općinu vršiti sreski referenti za veterinarstvo i šumarstvo uz sporazumno honorar. Međutim kako smo spomenuli, ovo je privremeno rješenje, pak će gradsku općinu kada se obim, ovih poslova proširi i kada se za to ukažu finansijske mogućnosti, morati da sistemizira mještua referenata za veterinarsku i šumarsku službu.

*Koja poslove u Beogradu ima da posuršava presjednik gradsko općine u vezu sa sanacijom općinskih financija?*

— Predlog budžeta za 1935—36 godinu već je davno zgostovljen, ali se ne može više predložiti na prihvrat, jer se još niješu našla sredstava za realno uravnoteženje. U predlogu budžeta rashodi se predviđaju u iznosu od 5.698.157.98 plus jedan dio letećih dugova u iznosu od 3.590.300.02 za koji se traži urgencna isplata. Dakle ukupno dinara 9.288.458. — Prihodi se ciljene na dinara 3.916.404.25. Stvarno redoviti rashodi su predviđeni u manjem iznosu nego prošle godine, jer su isti u bužetskoj 1934 god. figurirali sa Din. 5.829.453. — Kako je spomenuto, leteći su dugovi naslijedeni od ranije. Sada je najveća poteškoća u tome, da se dođe do sredstava u pravcu realnog uravnoteženja redovitih rashoda i prihoda, a nakon toga da se leteći dugovi konsolidiraju i većim dijelom isplate pomoći ednog većeg zajma.

Prema postojećim odredbama zakona, za pokriće redovitih rashoda ne smiju se praviti zajmovi, jer bi se na taj način brzim tempom došlo do stečaja i rasprodaje čitave općinske imovine. Povišenje nameta je također neuputno i nepopularno, tím prije, što su nameti i onko jedva održljivi, a posebnih prihoda, osim redovnih, nema.

Unatoč istaknutih poteškoća, realno uravnoteženje budžeta da lo bi se ipak postići, ali kako to općina ne može vlastitim sredstvima ni na koji način, potrebna je uvidavnost i pomoć sa strane nadležnih činioča. Ta bi na primjer, uvidavnost trebala da dode do izražaja u davanju odštete općini od strane društva „La Dalmatienne“ odnosno države, te pitanje državnog doprinosu za izdržavanje gradske po-

slj. Evo, radi ovih poslova, koji pretstavlja realno uravnoteženje budžeta za prestečeju proračunsku godinu, a koji poslovni, obzirom na vladajuće prilike, nisu nimalo laki ni jednostavni, presjednik gradske općine bio je primoran da otpušta u Beograd, kako bi omogućio miran, steložen i uspijehan rad u općini.

*Koliko su osnovane glasne u pogledu ugovora rima općinskim činovnicima i koji je razlog potakao presjednika da sklopit ove ugovore?*

— Tačno je da finansijski referent i tajnik imaju ugovore službe za gradskom općinom, kćjima se općina obvezuje da tim činovnicima u slučaju otkaza bez opravdanog razloga isplati jednogodišnju otpremnину.

Prema § 161 Zak. o grad. općinama, stari općinski činovnici, koji ne budu imali kvalifikacije koje se po statutu donešenom po spomenutom zakonu budu tražile i na dan provođenja deset godina stalne općinske službe, na slučaj otpusta dobivaju otpremnинu u iznosu jednogodišnjih prinađeljenosti, ako imaju najmanje pet godina efektivne općinske službe; otpremnинu u iznosu šestomjesečnih prinađeljenosti, dobice oni službenici, koji budu imali manje od pet godina efektivne općinske službe.

Po analogiji ovog zakonskog propisa, sklopili su se odnosni ugovori sa finansijskim referentom i tajnikom Gradskog poglavarstva. Prema tome, ako službenici, koji imaju deset odnosno pet godina općinske službe, a koji mogu biti ko zna kakovi u službi, imaju zakonom garantovano pravo u slučaju otkaza, onda je sasvim razumljivo, da na otpremnинu za takav slučaj imaju još više pravo oni općinski činovnici, koji obavljaju najdelikatnije i najnapornije poslove komunalne administracije, a koji, budući nisu stalni, nemaju pravo na mirovinu. Sastav je logično a i pravično, da se takovi ljudi imaju na neki način obezbjeđiti protiv eventualnog nesavjesnog i nekorektnog postupka prema njima, jer nije pravo da čovjek, koji je uložio svoje zanje i svu svoju energiju u radu za općinu, bude u jednom izvjesnom slučaju, kada se netom prohtije, jednostavno bačen na ulicu. Ovi ugovor u svojim drugim klauzulama vezivaju koliko finansijski referent toliko tajnika na tačno obavljanje poslova, koji spadaju u djelokrug njihova rada, a kada to ne bi hteli, onda je razumljivo da otpada i pravo na reklamiranje otpremnine. Uostalom ovi ugovori imaju se iznijeti pre i više.

*Ima li što istine u pogledu plaćanja prokobrojnih satova činovnicima i koji činovnici rade preko radnog vremena?*

Apsolutno je neistina da bilo koji činovnik primio honorar za vanredan rad, premda se je, kako je spomenuto, prva dva mjeseca od stupanja u dužnost nove općinske uprave naporno radio od ranog jutra do kasne večeri, kako običnim danom tako svetačnim i nedjeljom. Kako se iz ovog vidi, kad bi se onim činovnicima, koji su radili preko čitavog dana bez obzira na radno vrijeme i dala neka nagrada, ne bi to značilo ništa nepravilna i neobična pogotovo, kada se znade, da su ranije primili stalne i vanredne nagrade i takovi činovnici, koji na samo da nisu radili preko uredovnog vremena, već ni onda, kad su morali. U provođenju rigorozne štednje u općinskom gazdinstvu, nova uprava dokinula je sve uobičajene nagrade, koje su se prigodljice davale, kao na primjer novinarima, raznim ustanovama itd.

*Kako je određena plata presjedniku općine?*

Plata presjednika je određena strogo u smislu propisa Zakona o grad. općinama. Naime, zakon određuje da presjednik kada više raspravlja o njegovoj ličnoj stvari, ne presjedava i ne vodi sjednicu općinskog vijeća. Obzirom na to, kada je na dnevni red došla tačka o određenju plate presjedniku, isti je napustio sjednicu i predao presjedanje prvom vijećniku. U času kada se je radio o visini plate presjedniku, ustao je jedan vijećnik i predložio da se ista fiksira u visini od Din. 5000 mjesечно, jer da toliko plata nije previška, obzirom na njegovu spremu, nastojanje i energiju u vodenju komunalnih poslova, kao i rezultate, koje je pokazao u svom radu za unaprednje općinskih interesova. Vijeće se je jednoglasno

izjavilo za toliku platu, te ne samo da nije bilo prigovora za nikome strane, nego je čak jedan vijećnik seljak predložio, da se presjedniku odmjeri plata u visini od 10.000 Dinara. Međutim više je ostalo kod svojeg prvobitnog zaključka. Prema ovomu, absolutna je neistina da bi presjednik sam sebi odredio platu, kada se to sa izvjesne strane tendenciozno ubacuje u javnost. Uostalom, sve ovo bilo je svedobno objavljeno u ašoj dnevnoj štampi.

*Što mislite o tom, koji je uzrok lanstranju neistinitih i tendencioznih višestruko radu današnje općinske uprave?*

U pogledu glasina, koje se rasstvaraju gradom, nimalo me rečude, jer mi je poznato da ima lijepi broj osoba, koje su u prošlosti iskoristavale općinu u svoje zebičke svrhe, a opet i takovih građana, koji nisu udovoljavali svojim obavezama prema općini nego im se u svemu gledalo kroz prste. Razumljivo je da ti ljudi nisu zadovoljni sa dašnjom upravom, jer toga više darati nema, ali zato ogroman je broj onih, koji žele da ovakova uprava nije došla pred dvadeset godina, jer bi tada drukčije izgledale općinske financije, a i grad bi imao veće koristi od općine. Međutim istočno je, da nijedan od važnih vikača nije izlazio, nijednom kritikom rada općinske uprave u nekom javnom glasilu, kako to kulturni ljudi rade, a to možda zato, jer bi mu se moglo predočiti, kakve gastronomske vode pri takvoj radbi. Osim toga tu je posrijedi poznati jal, zavist, sitničavost i grandomanija, kojim se vrlinama izvjesni krugovi reše u našem gradu, a kojih se je Šibenik trebao čavno oslobođiti u interesu svoga istinskog napretka.

## Osnivanje novih pjevačkih društava u Šibeniku

Iz novina saznaјemo da se u našem gradu osnovalo još jedno novo pjevačko društvo, daleko peto po broju. Saraj pojava ovog novog društva biće veoma simpatično primljena u građansku s razloga, što je isto organizirano iz redova jednog sela Župa, koji po svim većim gradovima osniva vlastite pjevačke zborove i glazbe, te je u tom pogledu pokazao i njihov uspjeha.

Nego, obzirom na činjenicu da naš grad ne obiluje baš za pjevačira — dilektantima, te da i oni koji postoje već su raštrkani po raznim društvima ili pjev. sekocijama, a nevi čak pjevaju i u vijeće društava samo tako, da popunjavaju prazne u pojedinim horškim dionicama — ove pojave novih pjevačkih društava u našem gradu moraju da tjeraju na

razmisljanje svakoga onoga, komu je do održanja i razvijanja hrvatske muzike u našem gradu, te istinski i istreno želi njen napredak kod već postojećih grad. pjev. društava. A naravna stvar da ovakvi eksperimenti moraju da zadaju brige i onima, koji upravljaju sudbom bilo kojeg već postojećeg pjev. društva ili sekcije u gradu.

Mi ne znamo, jer zato još nemamo nikakvih podataka, da li će i ovo novo pjevačko društvo biti sastavljen, barem djelomično, od pjevača, koji su saradivali ili još saraduju u drugim gradskim pjev. društvima. Ali obzirom na to da se ovde radi o jednom staklenom društvu, mislimo, da će se tom društву iz drugarske solidarnosti priključiti i oni pripadnici toga stakla, ko-

ili pjevaju u drugim društvinama. U najboljem slučaju, ti će pjevači ostati u jednom i drugom pjev. društvu; u našem, oni će otpasti iz jednog, vjerojatnije iz onog, u kojemu su do sada saradivali. Ovo ističemo zato, jer iz iskustva znamo, da se ovakava pitanja obično na ovakav način rješavaju, a da li je to korisno za već postojeća društva, odnosno za muzičku umjetnost uopće, to je drugo pitanje, na koje nije baš teško naći odgovor. Kad bi u svim gradskim pjevačkim društvinama djelovao jedan te isti dirigent ili barem u onima, koja su obično pogodena ovakovim eksperimentima, onda bi se to bilo razne pjevača između raznih pjev. društava moglo još nekako opravdati, i ako sa društveno-moračno gledišta, ne baš poхvaliti. Ali pošto je već iz tehničkih razloga nemoguće jednom te istom dirigentu da savjesno u i isto vrijeme radi u više društava (osobito u onima koja su sastavljena od izvršujućih članova, koji su samo naveće slobodni) i pošto program rada u svim društvinama nije jednak, to je očito da će iz svega toga na više štete trpjeti prava muzička umjetnost.

Poznato je naime, da svaki dirigent ima svoje specijalne metode poučavanja, koje su, naravno, ovisne o njegovoj stručnoj sposobnosti, znanju i ratini. Kod jednog prosječnog pjevača sa isto tako prosječnom inteligencijom, koji iz bilo kakvih razloga kompromisno saraduje u više pjev. društva, u kojima opet djeluju različiti dirigenti, sa različitim metodama podučavanja, takva saradnja prouzrokuje konfuzan učinak, i time se on ne samo kvar, nego i onesposobljuje za svaki pozitivniji i konstruktivniji rad. Ako on kod jednog skrupuloznog dirigenta mora da se po nekoliko mjeseci trudi, dok nauči program koncerta i bude sposoban za nastup, a onaj drugi dirigent, ga samo površno spramai „bac“ na blju već poslije nekoliko proba, naravna stvar, da će on po svojoj inteligenciji privoljeti onom drugom dirigentu, te da će time ne samo zaboraviti ono, što ga je onaj prvi u njegovom interesu i u interesu prave muzičke umjetnosti učio, nego će si u svojoj pametnoj glavici stvoriti sud, da je ovaj drugi ipak bolji i on će, naravno, što više izbjegavati pokuse kod onog prvog, a ato mu se pruži prigoda čas i napustiti njega i društvo, koje je išlo za tim da ga muzički vaspita.

Ako se pak radi o nekom umišljenom i nemirnom stvoru, kojemu baš ne prilaže društvena disciplina i ozbiljan rad, onda će i ovaj iskoristiti prvu priliku da „umakne“ u ono društvo, koje zbog stručne sposobnosti

sveg artističkog vode ili malenog broja svojih članova ne vodi mnogo računa o disciplini i redu i koje će ga još, eventualno, dočekati raširenih ruku.

A ako pak ima i takovih ljudi, koji iz ličnih mržnja, antipatija, nerazštenih ambicija, nenavladnosti ili proste zlobe nastaje svim mogućim smicalicama da oslabe

ili čak ruže razna društva, odvlačeći im članove onda i u tim slučajevima prvi će biti na dohvatu razni nemirnaci ili umišljenovići, ili pak takovi ljudi koji dolaze u kult. društva zato, da im ova prisrka razna namještaja ili izvuku neke druge lične koristi.

(Nastavlje se)  
Muzičar

## GRADSKA KRONIKA

### Radničko prenočište

U izvršenju Zakona o zaštiti radnika, po kojem su sve općine u industrijskim centrima dužne da urede i izdružavaju radnička prenočišta, naša je gradska općina još davnio u tu svrhu iznajmljila prostorije u maloj zgradi samostana sv. Franje. Međutim, kako općina nije bila u stanju da iz vlastitih sredstava nabavi potrebne posteljine, to se do danas nije moglo pristupiti otvorenju prenočišta. Da bi se ipak, nekako makar i u skromnim razmjerima, udovoljilo ovoj nužnoj socijalnoj potrebi, gradska se je općina ovih dana obratila molbom Komandi mesta, da joj ista ustupi na uporabu nekoliko vojničkih kreveta, koji bi se smjestili i upotrebili za radničko prenočište.

Toj molbi Komanda mesta je udovoljila, stavivši općini na raspisanje 10 gvozdenih kreveta. Općina će iz vlastitih sredstava nabaviti ostale potreštine za prenočište, pak će tako ovih dana naći radnici, a naročito oni, koji se u traženju posla nalaze na propuštanju kroz naš grad, naći sigurno i toliko potrebno besplatno noćno sklonište. Ovo radničko prenočište biće povjereni na čuvanje jednoj od mješnih staležkih radničkih organizacija, koja će voditi brigu o redu i čistoći prostorija.

S a s t a n a k pomoraca iz grada i okolice

U prostorijama Radničke čitanice, održan je u četvrtak sastanak pomoraca iz grada i bliže okolice, kojem je prisustvovao i referent za pomorstvo kod Radničke komore u Splitu g. Maroević Dr. Fran. Na ovom sastanku, koji je bio brojno posjećen, govorio je Dr. Maroević o zaključima konferencije u Škaku i o projektu turnusa ukrcavanja pomoraca na brodove, po kojem bi se imao da reduciraju broj nezaposlenih pomoraca, koji danas dosije cifru od 14 hiljada. Ukupno ima oko 20 hiljada pomoraca u našoj državi, koji su snabdjeveni sa moreplavnicama, od kojih je međutim samo njih 6 hiljada zaposleno. Razpravljalo se još o donošenju novog Zakona o pomorcima, pak se zatim prešlo na biranje uprave šibenske podružnice struč-

nog saveza u koju su ušli: Franjo Gović iz Krapnja, Batinica Ivan i Ušić Jakov iz Šibenika

Ostavka gradskog vijećnika g. ing. Ježine. Vijećnik gradske općine g. ing. Šime Ježina, podnio je ovih dana ostavku na tom položaju, koju je motivirao preopterećenošću posla. Kako se međutim predsjednik gradske općine nalazi na putovanju, on će do njegovog povratka vršiti predsjedničke dužnosti.

Premješten je direktor gimnazije g. Banica. Direktor ovdje je ovih dana obratila molbom Komandi mesta, da joj ista ustupi na uporabu nekoliko vojničkih kreveta, koji bi se smjestili i upotrebili za radničko prenočište.

Toj molbi Komanda mesta je udovoljila, stavivši općini na raspisanje 10 gvozdenih kreveta. Općina će iz vlastitih sredstava nabaviti ostale potreštine za prenočište, pak će tako ovih dana naći radnici, a naročito oni, koji se u traženju posla nalaze na propuštanju kroz naš grad, naći sigurno i toliko potrebno besplatno noćno sklonište. Ovo radničko prenočište biće povjereni na čuvanje jednoj od mješnih staležkih radničkih organizacija, koja će voditi brigu o redu i čistoći prostorija.

### Društvene vijesti

Iz Masarykovog Filharmoničkog Društva „Kolo“. Poslije ostavke g. Jadronje, po društvenim pravilima funkciju predsjednika preuzeo je društveni potpredsjednik g. inž. Ernest Bratuš viši šumarski savjetnik. Inače u društvu se vrše redovite pripreme za veliki jubilarni vokalno-instrumentalni koncerat, koji će se održati dana 9 marta t. g. prigodom 35. godišnjice društva, a u čast 85. godišnjice društvenog pokrovitelja g. Dr. F. Masaryka predsjednika Čehoslovačke Republike. Tom prigodom će uz društvene horove nastupiti i nekoliko poznatih umjetnika, te reorganizirani društveni simfonički orkestar, koji broji preko 30 izvadača. Program će biti sastavljen od reprezentativnih jugoslovenskih i čehoslovačkih kompozicija i narodnih pjesama, te nekoliko tačaka iz svjetske klasične muzike. Koncertom će dirigovati gg. profesori M. Stipićević i I. Prišlin.

Tablo-tenis klub. Ovih dana održana je konstituirajuća skupština kluba i izabrana je uprava u koju su ušli: Josip Dominis stud. prava predsjednik, Milan Radojković potpredsjednik, Trifunović Dr. Petar tajnik i još nekoliko lica. Prijave za upis u klub primaju se dnevno u društvenim prostorijama.

Pjevački zbor akademičara. Ovih dana osnovana je pjevačka sekcija Jug. akad. kluba. U tehnički odbor, koji ima da izvrši sve potrebne pripreme za organizaciju pjevačkog zobra, ušli su gg. Trlača Berislav, Baranović Nikola, Dominis Josip i još nekoliko članova.

Skupština Crvenog krsta. U nedjelju 17 ov. mj. održće se u prostorijama Učiteljske škole glavna godišnja skupština sreskog odbora Crvenog krsta u 10.30 sati prije podne.

Skupština Streljačke Družine. U nedjelju u 9 sati prije podne, u prostorijama Lovačkog društva, održaće se glavna godišnja skupština Streljačke družine.

Konstituisanje Mjesnog odbora Jadranske straže. Na sjednici mjesnog odbora Jadranske straže izvršeno je konstituisanje odbora: predsjednik Dr. Čedomil Medini, ppredsjednik Tomov K. direkt. prep., sekretar Ivo Janković dipl. pedagog, zam. sekret. Mali prof. Slavko, blagajnik Dalibor Koštan, ekonom prof. Dujmović. Ostali članovi čine širi i nadzorni odbor.

### Odobren budžet Primorske banovine

Izjava Bana g. dr. J. Jablanovića

Ban Primorske banovine g. dr. Josip Jablanović, koji se nalazi u Beogradu u vezi sa banovinskim budžetom, u razgovoru sa novinarima dao je ova objaveštenja:

U Ministarstvu finansija raspunjeno je i utvrđen konačno budžet Primorske banovine za 1935-36 g. Budžet je ostao u jednakoj visini budžeta koji je na snazi za tekuću budžetsku godinu. To je učinjeno izuzetno za Primorskiju banovinu, dok je opće načelo postepenog smanjivanja budžeta primjenjeno u svim banovinama.

Predviđeno povećanje novog budžeta, povećanjem državne dotacije, nije se moglo ostvariti zbog općih privrednih i finansijskih prilika zemlje, a ni razloga što je Narodna skupština raspunjena, pa se nije mogao donijeti novi državni budžet, u kojem bi se predviđala veća državna pomoć za Primorskiju banovinu. Dok je banovinski budžet za 1935-36 g. ostao na istoj visini i dok mu je obvezljena ista državna pomoć, dotle su i druge strane stvoreni banovinski novi vlastiti prihodi, ali u isto vrijeme i dosadašnji smanjeni, kao na pr. banovinski prirez od 25 posto smanjen je na 20 posto, a takođe su ukinute i neke dažbine u cilju olakšanja industrije i njenog izvoza. Ovo sve je učinjeno u vezi sa općim planom privredno-finansijske politike Kr. vlade koja teži za općim olakšanjem fiskalnih opterećenja.

U toku ove godine — nastavio je ban g. dr. Jablanović — g. ministar finansija izradio je novi plan o finansiranju i budžetiranju banovina na sačim novim osnovicama, prema novim fiskalnim i privrednim kriterijumima programa Kr. vlade, čime će se opet omogućiti banovinama obilnija radinost, pa će se time

moći i ostvariti u idućim godinama i oni veliki rashodi i podmiriti one veće narodne potrebe banovinskog lokalnog djelokruga, koje se nisu mogle ostvariti u ovogodišnjim izuzetnim prilikama.

U daljem razgovoru ban g. dr. J. Jablanović naročito je podvukao da je kod svih članova Kr. vlade, kojima je dolazio u doticaj, našao na puno razumijevanje za prilike i potrebe Primorske banovine, a u prvom redu kod samog predsjednika vlade g. Jevtića i ministra finansija g. dr. Milana Stojadinovića.

G. dr. Jablanović za vrijeme svog boravka u Beogradu u svakodnevnom je kontaktu sa mjerodavnim faktorima u vezi sa prestojećim izborima.

Na koncu je g. dr. Jablanović rekao da će se u Beogradu zadržati još dva, a najviše tri dana, te da se vraća u Split. Za to vrijeme završće sve poslove zbog kojih je došao u Beograd.

## Kroz „Torkul“

„Tvornica“ anonimnih pisama d. d.

Industrijalizacija ovih naših pasivnih krajeva, predstavlja, bez sumnje, problem od kapitalne važnosti, tako da je on danas u centru raspravljanja. O pitanju tvornice „La Dalmatiense“ već se mnogo toga pisalo, a još i danas je to na dnevnom redu. Nego, izgleda, naši javni radenici, previdili su odnosno propustili, da posvete svoju pažnju jednoj novoj grani industrije u našem gradu, koja je, međutim, naročito u posljednje vrijeme, pokazala veliku aktivnost i obećaje da će se njeni „proizvodi“ odlično plasirati.

To vam je, ako ne znate, Tvrnica anonimnih pisama d. d. sa sjedištem u Šibeniku. Centrala, čiji je principal kažu neki apotekar, poznata je već dobro našoj javnosti, jer je svak imao priliku da njene „proizvode“ okuša. Ali sada je uvelike proširena djelatnost ove vrste industrije u našem gradu, jer je ovih dana na obali osnovana i podružnica.

Stvar je ipak dosta komplikirana, jer ovo dioničko društvo nije udovoljilo svim zakonskim formalnostima. U trgovackom registru nije upisano, te po svemu izgleda da potaino djeluje. Da bi ipak jednom naše građanstvo bilo na čistu ko su dioničari ove proslavljene tvornice, odlučilo je da zatraži od vlasti da ona bezuvjetno otkrije glavne aktere ove „vršedne“ družine, koja farmaceutskom vjestinom daje injekcije mirnom građanstvu.

U posljednje vrijeme naš je grad preplavljen anonimnim pisama recte proizvodom ove tvornice, pak smo zato htjeli da naš „torkul“ sve to „protorkula“, i time ove „industrijalce“ jednom okraj brave strpe.

„Turistička aktivnost“

Napis pod gornjim naslovom koji je izšao u ovoj rubriči u br. 2 lista, nije potekao iz redova naše redakcije, i kako smo se mogli uvjeriti, nije bilo razloga da se rad Drustva za saobraćaj putnika podvrgne kritici.

Uredništvo

Sirite i podupirite  
„S v i j e s t“

Vlasnik-izdavač: za konzorcij „Svjest“ glavni i odg. urednik: Mijo Grubišić, adv. kand. Šibenik, tisk: Nova Štamp. Šibenik, pretstav. N. Čikato.

FRANCUSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO  
„UNION“  
Utemeljeno 1828 god. u Parizu.  
Zastupstvo u Šibeniku:  
Ugo Inchiostri.

## BAR „ORIENT“

Na 20 pr. mj. uvečer otvoren je u gradu novi bar »Orient«, koji po svojim luksuzno uređenim prostorijama pruža svakom posjetiocu sav potreban komfort i razonodu. Posebni separei najmodernije uređeni. Prvoklasna damen kapela. — Cijene umjerenе. Rn. 39.

Novo otvoreno skladište cipela

u ulici Kralja Tomislava  
(u blizini Firme Bata)

Krsto i Klara Strkalj  
ima na skladištu sve vrsti cipela  
uz znatno snižene cijene.

G. S. MATAVULJ  
ŠIBENIK



Industrija narodnog  
veziva i tkanja.

Pecelj Milorad  
ŠIBENIK

Bogato skladište svakovrsnog kuhinjskog posuda.

Strojarska mehanička radiona i ljevaonica metala  
**Kordić i drug - Šibenik**

RADIONA  
za popravke parobroda, parnih strojeva, automobila, motora, granika kompresora turbina itd.  
Konstruiraju se vijci (propeleri.)  
Autogenično varenje i rezanje željeza

MONTAŽA  
svakovrsnih strojeva, mlinova, hidrauličnih presa, motora na brodove i čamce.

LJEVAONICA METALA  
- lijevaju se dijelovi strojeva. -